



Yebo le Dimo

Ntombifuthi Ncwayiba

Kamogelo Matlawe





Yebo le batsadi ba gagwe ba nna kwa sekgweng.

Mo go yona kgaolo e, go nna dimo, Zim-zim.

Zim-zim o ne a itsege ka go ja bana.



Sikwebu, rraagwe Yebo e ne e le motsomi. Fa a boela gae, o abitsa, "Yebo! Yebo! Tlaa o kopane le nna ngwanake."

Yebo o tlaa re go mmaagwe, "Rre wa mpitsa, Ke tshwanetse go ya go kopana le ena."

Zim-zim a bona tsotlhe tse.



Zim-zim o leka go etsisa Sikwebu, “Yebo! Tlaa o kopane le nna ngwanake.”

O ne a itse gore ga a utlwale go tshwana le Sikwebu.

“Nka fetola jang lentswe la me?” o maketse.



Zim-zim a kopa thuso kwa moloing.

“Nka fetola jang lentswe la me go nna la setho?”
a botsa.

“Gotetsa motshe go fitlhelela o fisa o nna
mohibidu, mme o o metse otlhe,” moloji a mo
gakolola.



Zim-zim a boela gae a meditse motshe o bolelo.

Jaanong a simolola go bitsa, "Yebo! Yebo! Tlaa o kopane le nna ngwanake."


Nyaa! Lentswe la gagwe le ne le sa tshwane le la ga Sikwebu. Le ne le tibile lele boteng.



Zim-zim yo o sa itumelang a boela kwa moloing.

“Ke ka dirang go nna le lentswe le lennye la setho?” a botsa.

“Mo nakong e, gotetsa motshe bosigo botlhe mme mo mosong, o metse gotlhe,” ga araba moloji.



Morago ga go dira jaaka a laetswe, Zim-zim a boela a bitsa, "Yebo! Yebo! Tlaa o kopane le nna ngwanake."

Lentswe la gagwe le ne tshwana sentle le la ga Sikwebu.

Yebo a tabogela kwa ntle.

Fela e ne e se rraagwe.



Yebo a lemoga phoso ya gagwe go setse go le thari!

O lekile go tabogela kwa morago, fela Zim-zim a mo tshwara bonolo.


O ne a tshwere Yebo jaaka logong mme a tsena ka ena mo sekgweng se se boteng.



Ka bonako, Sikwebu a fitlha kwa gae mme a bitsa, “Yebo! Yebo! Tlaa o kopane le nna ngwanake.”

Fela Yebo ga a ka a tlhagelela. Mmaagwe a araba, “O setse o mmiditse.”

Ba lemoga gore ngwana wa bona o tshotswe ke Zim-zim.



Sikwebu a tsaya thobane ya gagwe ya go tsoma a ya kwa sekgweng. Go ya go batla morwae.

Go tswa mo bokgakaleng, o ne a bona Zim-zim a tshwerwe ke boroko mo leribeng la noka. O ne a dutse le kgetse e kgolo fa thoko le ena.



Sikwebu a ngwangwaelela kwa go Zim-zim. Fa a le fa gaufi, a tsholetsa thobane e telele ya gagwe a betsa Zim-zim.

Zim-zim a tlola a tlhakatlhakane go tswa mo borokong a tshaba.

Sikwebu a bofolola kgetse mme a ntsha morwae.



Sikwebu a atlarela morwae, a itumeletse go kopana le ena gape. Yebo o ne a itumeletse go bona rraagwe.

Ba ne ba lebala ka ga Zim-zim mme ba boela gae.



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



NELSON MANDELA
INSTITUTE FOR
EDUCATION AND
RURAL DEVELOPMENT



Room to Read®
World Change Starts with Educated Children®

Your attribution should include the following:

Title: Yebo le Dimo

Author/s: Ntombifuthi Ncwayiba

Translator/s: Sylvia Makapan

Illustrator/s: Kamogelo Matlawe


Assurer/s: Dineo Moatshe, Opelo Thole

Language: Setswana



© Zenex Foundation - Saide 2023

CC BY includes the following elements:

BY  - Credit must be given to the creator

